



## STRUČNA SLUŽBA KABINETA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, putem Stručne službe kabineta Općinskog načelnika, na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/05 i 103/21), člana 3. i 6. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 37/20 i 27/21), člana 4. Pravilnika o radnim odnosima, broj: 01-04-4-1091/20 od 15.05.2020. godine i člana 2. Pravilnika o popunjavanju upražnjenih radnih mesta namještenika putem javnog oglašavanja Općine Stari Grad Sarajevo, broj: 01-04-4-1901/24 od 19.07.2024. godine, na koji je Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo dalo saglasnost Zaključkom broj: 02-45-668/24 od 31.07.2024. godine, r a s p i s u j e

### JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

#### Stručna služba kabineta Općinskog načelnika

Viši referent za protokolarne poslove ..... 1 izvršilac

**Posebni uslovi:** SSS – Gimnazija ili Srednja učiteljska škola ili Srednja ekonomski škola ili Srednja vjerska škola ili Srednja škola za stručno obrazovanje, i to: srednja umjetnička škola ili srednja tehnička škola ili srednja stručna škola, najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon završene srednje stručne spreme, položen stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

**Opis poslova:** obavlja djelimično složene protokolarne poslove, učestvuje u pripremi protokola za učešće Općinskog načelnika na sastancima, manifestacijama i drugim prijemima i događajima, učestvuje u organizaciji svih protokolarnih i radnih susreta za Općinskog načelnika, izrađuje podsjetnike, analize, izvještaje i druge informacije u vezi sa posjetama Općini, učestvuje u organizaciji međunarodnih posjeta i prijema stranih delegacija, sačinjava tromjesečne izvještaje o svom radu i iste dostavlja rukovodiocu Stručne službe, učestvuje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja, koji se odnose na poslove koje obavlja, u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatku od strane rukovodioca Stručne službe, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

#### Služba za opću upravu – Odsjek za poslove pisarnice i arhive

Viši referent za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa ..... 3 izvršioca

**Posebni uslovi:** SSS – Gimnazija ili Srednja ekonomski škola ili Srednja škola za stručno obrazovanje, i to: srednja umjetnička škola ili srednja tehnička škola ili srednja stručna, najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon završene srednje stručne spreme, položen stručni ispit i poznavanje rada na računaru.



**Opis poslova:** obavlja djelimično složene poslove ovjere potpisa ili rukopisa potvrđivanjem njihove autentičnosti, utvrđuje istinitost rukoznaka, odnosno otiska prsta, vrši poslove ovjere prepisa potvrđivanjem njihove istovjetnosti sa izvornom ispravom, navedene poslove obavlja u objektu Općine, a ukoliko se radi o starim, iznemoglim i invalidnim osobama po posebnom zahtjevu pomenute poslove obavlja van zgrade na području Općine, po potrebi vrši ovjeru prepisa za pravna lica, sačinjava tromjesečne izvještaje o svom radu i iste dostavlja šefu Odsjeka, učestvuje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja, koji se odnose na poslove koje obavlja, u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatku od strane šefa Odsjeka i pomoćnika Općinskog načelnika, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

### Stručnoj službi za zajedničke poslove – Odjeljenje za poslove nabavke i pomoćne poslove

Pomoćni radnik na održavanju čistoće ..... 1 izvršilac

**Posebni uslovi:** završena osnovna škola.

**Opis poslova:** čisti i održava higijenu u prostorijama administrativnog sjedišta Općine, prostorijama mjesnih zajednica, kao i u drugim prostorijama koje Općina koristi za rad, odgovara za uredno i ažurno obavljanje radnih zadataka, vodi računa o utrošku sredstava za održavanje higijene i drugog potrošnog materijala, svakodnevno informiše šefa Odjeljenja u vezi nabavke sredstava za održavanje higijene i drugog potrošnog materijala, sačinjava tromjesečne izvještaje o svom radu i iste dostavlja šefu Odjeljenja za poslove nabavke i pomoćne poslove, u skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatku od strane šefa Odjeljenja i rukovodioca Stručne službe, za svoj rad odgovara šefu Odjeljenja.

### Potrebni dokumenti:

Uz svojeručno potpisani Prijavu sa CV na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti i ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 (šest) mjeseci;
3. Ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
4. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
5. Svjedočanstvo o završenoj školi odnosno Svjedočanstvo/Diplomu o završenom školovanju i stečenom zvanju;
6. Uvjerenje o najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža, (izuzev za radno mjesto Pomoćni radnik na održavanju čistoće), izdato od strane sadašnjeg ili ranijeg poslodavca iz kojeg se vidi na kojem je radnom mjestu kandidat radio kod poslodavca kod kojeg je/bio zaposlen, te

- koji je stepen stručne spreme bio predviđen za to radno mjesto i koliko je na tim poslovima ostvario radnog staža ili Uvjerjenje Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, ukoliko su u navedenom uvjerenju popunjene, pored ostalih i kolone stepena stručne spreme koji predstavljaju obilježe „školske spreme koja se traži na radnom mjestu“ i šifre radnog mjesta, odnosno ukoliko su u njih unesene šifre stepena stručne spreme i šifre radnog mjesta koje je zaposlenik obavljao odnosno obavlja, ili Uvjerjenje Porezne uprave Federacije BiH iz evidencije Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koja se vodi kod tog Organa o osiguranju, ukoliko su u navedenom uvjerenju popunjene, pored ostalih i kolone stručne spreme, šifre i nazivi zanimanja, datum prijave i odjave osiguranja;
7. Certifikat ili uvjerenje o poznavanju rada na računaru, (izuzev za radno mjesto Pomoćni radnik na održavanju čistoće);
  8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike srednje školske spreme, (izuzev za radno mjesto Pomoćni radnik na održavanju čistoće).

### **Prioritet pri zapošljavanju**

Pravo na prvenstvo pri zapošljavanju imaju lica iz člana 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 37/20 i 27/21), koja:

- imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo,
- nalaze se u evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, ili su zaposlena na određeno vrijeme ili su zaposlena sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.

S tim u vezi kandidati koji imaju prioritet pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), koja ne može biti starija od dana objave Javnog oglasa i to:

- lica koja imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo na dan objave oglasa dostavljaju dokaz o prijavljenom prebivalištu/boravištu u Kantonu Sarajevo: Obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta/boravišta sa ličnim podacima - Obrazac PBA3;
- dokaz da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica u JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”: Potvrda nadležne službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo prema mjestu prebivališta kandidata o statusu nezaposlenog lica (ne starije od dana objave Javnog oglasa) ili
- dokaz da je kandidat zaposlen na određeno vrijeme: Potvrda poslodavca da je zaposlen na određeno vrijeme (ne starije od dana objave Javnog oglasa) ili
- dokaz da je kandidat zaposlen sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduje: Potvrda poslodavca sa obaveznom naznakom stepena stručne spreme (zanimanja) na osnovu koje je kandidat zasnovao radni odnos kod poslodavca.

U skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 37/20 i 27/21), lica koja imaju prvenstvo pri zapošljavanju dužna su priložiti i dokaze o pripadnosti branilačkoj populaciji (ukoliko se pripadnost branilačkoj populaciji dokazuje Uvjerenjem, isto ne može biti starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog oglasa, a ukoliko se pripadnost branilačkoj populaciji dokazuje Rješenjem isto se prilaže u ovjerenoj kopiji) i to:

R.br.	Pripadnost branilačkoj kategoriji	Naziv dokaza – dokumenta	Organ koji ga izdaje
1.	Član porodice ševida/poginulog, umrlog i nestalog borca	-Uvjerenje o statusu djeteta ševida poginulog, umrlog i nestalog branioca -Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu ševida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i -Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za ševida- poginulog, umrlog i nestalog branioca	Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu  Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
2.	Ratni vojni invalid	Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida	Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
3.	Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja	Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dubitnika priznanja	Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
4.	Demobilizirani borci	Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama	Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
5.	Dijete: a) ratnog vojnog invalida b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja c) demobiliziranog branioca	Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida Rješenje o priznatom pravu na: a) invalidninu b) mjesečni novčani dodatak c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagama	a) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
6.	Supruga ratnog vojnog invalida	-Uvjerenje o statusu supruge ratnog vojnog invalida -Rješenje o priznatom pravu na invalidninu	Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

U slučaju nepotpune i neuredne dokumentacije za dokazivanje prava na primjenu Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo, kandidati neće imati pravo na prioritet pri zapošljavanju po ovom osnovu.

Vrednovanje korisnika iz Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 37/20 i 27/21) vrši se na način da se licu nakon bodovanja po osnovu općih i posebnih kriterija, nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj ostvarenih bodova, u zavisnosti od pripadnosti branilačkoj populaciji, dodaju i dodatni bodovi, tako da se na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova dodaje postotak od istih i to za:

- (a) dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca bez oba roditelja 50%
- (b) lice u statusu člana porodice šehida/poginulih, umrlih i nestalih branioca, pri čemu djeca imaju prednost 35%
- (c) lice u statusu ratnog vojnog invalida i to od X grupe  $27,5\% + 0,3\%$  za svaku narednu grupu invalidnosti do I grupe  $27,5\% - 30,2\%$
- (d) lice u statusu demobiliziranog branitelja za 1 godinu učešća  $23,5\% + 0,1\%$  za svaki mjesec učešća u Oružanim snagama  $23,5\% - 27,1\%$
- (e) dijete ratnog vojnog invalida od X grupe  $20,5\% + 0,3\%$  za svaku narednu grupu invalidnosti do I grupe  $20,5\% - 23,2\%$
- (f) dijete demobiliziranog branitelja sa 1 godinom učešća u Oružanim snagama  $16,4\%+0,1\%$  za svaki mjesec učešća u Oružanim snagama  $16,4\%-20\%$
- (g) lice u statusu dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja dobija dodatno 10%
- (h) dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja dodatno 5%
- (i) lice u statusu organizatora otpora sa učešćem od 18.09.1991. do 15.10.1991. godine dodatno 3%
- (j) lice u statusu organizatora otpora, veterana sa učešćem od 15.10.1991. do 15.04.1992. godine dodatno po 0,3% po mjesecu u datom periodu  $0,3\%-1,8\%$
- (k) lice u statusu maloljetni branitelj dodatno 2%
- (l) dijete umrlog demobiliziranog branitelja i ratnog vojnog invalida dodatno 1%.

Suprugama ratnih vojnih invalida, kao članu uže porodice ratnog vojnog invalida, nakon bodovanja po osnovu općih i posebnih kriterija, nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj ostvarenih bodova dodaju se i dodatni bodovi, tako da se na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova dodaje postotak od istih i to:

- a) suprugama ratnih vojnih invalida od X do VII grupe - 1%
- b) suprugama ratnih vojnih invalida od VI do III grupe - 2%
- c) suprugama ratnih vojnih invalida od II do I grupe - 3%.

Izabrani kandidati će biti obavezni dostaviti i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesto.

Dostavljeni dokumenti se neće vraćati.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave u dnevnim listovima.

Prijave na Javni oglas dostaviti putem protokola Općine ili preporučenom poštom na adresu:

**OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO**  
**ul. Zelenih beretki br. 4**  
**71000 Sarajevo**  
**sa naznakom: "Za Javni oglas za popunu radnog mjesta  
namještenika (navesti konkretan naziv radnog mesta)."**

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa neće se uzeti u meritorno razmatranje.

Broj: 01-04-4-474/25  
Datum, 24.02.2025. godine

**OPĆINSKI NAČELNIK**  
**Irfan Čengić**